

CRNA GORA
SKUPŠTINA
Zakonodavni odbor

Broj: 23-3/14-4/12

EPA 403 XXV

Podgorica, 17.februar 2014.godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 12.februara 2014. godine, podnosi

IZVJEŠTAJ

O RAZMATRANJU PREDLOGA ZAKONA O BIRAČKOM SPISKU, koji su podnijeli poslanici: Goran Danilović, Neven Gošović i Azra Jasavić

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 1 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje.
2. Odbor je ocijenio da je ovaj Predlog zakona, uz odgovarajuće amandmanske korekcije, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Iz tog razloga Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 4 stav 3 riječ "jednom" zamjenjuje se riječima: "na jednom biračkom mjestu".

AMANDMAN 2

Član 6 stav 2 mijenja se i glasi:

"Birački spisak iz stava 1 ovog člana umrežen je sa svim registrima koje vode nadležni organi uprave, i to: centralnim registrom stanovništva; registrima rođenih, vjenčanih, umrlih, državljanstva, ličnih karata i prebivališta kao i sa svim ostalim relevantnim bazama podataka."

AMANDMAN 3

Naziv člana 8 mijenja se i glasi:

"Upotreba rodno osjetljivog jezika"

AMANDMAN 4

Naziv člana 10 mijenja se i glasi:

“Podaci o biraču koji se upisuju u birački spisak”

U stavu 1 riječi: **“biračev jedinstveni matični broj”** zamjenjuju se riječima:
“jedinstveni matični broj birača”

AMANDMAN 5

U članu 12 stav 2 riječ **„evidencije“** zamjenjuje se riječju **„evidencija“**.

U stavu 3 riječ **„državljana“** zamjenjuje se riječju **„državljanina“**.

U stavu 5 tačka 2 riječ **„prebivališta“** zamjenjuje se riječju **„prebivališta“**.

U stavu 6 riječi: **„Organi koji vode odgovarajuće“** zamjenjuju se riječima: **„Organi koji, u okviru svoje nadležnosti, vode“**.

U stavu 7 ispred riječi **„isprava“** dodaje se riječ **„javnih“** a riječ **„podnosioc“** zamjenjuje se riječju **„podnosilac“**.

AMANDMAN 6

U članu 13 stav 1 zamjenjuje se sa dva stava koji glase:

„Birač može, organu nadležnom za vođenje biračkog spiska, podnijeti zahtjev za upis, brisanje, izmjenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana birač podnosi dokaze koji se odnose na predmet njegovog zahtjeva da se izvrši određena promjena u biračkom spisku.“

U stavu 2 riječ **„Ministarstvo“** zamjenjuje se riječima: **„nadležno službeno lice“**.

U stavu 3 riječ **„uneseni“** zamjenjuje se riječju **„unijeti“**.

AMANDMAN 7

U članu 14 stav 1 riječi: **„stav 1“** zamjenjuju se riječima: **„stav 3“**, poslije riječi: **„Ministarstvo će“** dodaje se riječ **„rješenjem“** a riječ **„preuzeti“** zamjenjuje se riječju **„unijeti“**.

U stavu 2 riječi: **„stav 1“** zamjenjuje se riječima: **„stav 3“** a poslije riječi: **„Ministarstvo će“** dodaje se riječ **„rješenjem“**.

Stav 8 briše se.

AMANDMAN 8

U članu 15 stav 1 riječ **„prestankom“** zamjenjuje se riječju **„gubitkom“**, poslije riječi: **državljanstva“** zarez se zamjenjuje riječju **„i“** a riječ **„izvan“** zamjenjuje se riječju **„iz“**.

AMANDMAN 9

U stavu 2 riječi: „i u roku od 48 časa“ zamjenjuju se riječima: „u roku od 48 časova“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Numerički tabelarni prikaz podataka iz st. 1 i 2 ovog člana sadrži:

- 1) broj birača;
- 2) broj novoupisanih birača i to:
 - birača koji su biračko pravo stekli punoljetstvom;
 - birača koji su prijavili prebivalište u Crnoj Gori i
 - birača koji su biračko pravo stekli prijemom u crnogorsko državljanstvo.
- 3) broj birača za koje je izvršena promjena upisa na osnovu prijave, odnosno odjave prebivališta u Crnoj Gori;
- 4) broj birača brisanih po osnovu:
 - činjenice smrti;
 - gubitka crnogorskog državljanstva i
 - odjave prebivališta.
- 5) broj birača koji su promijenili lično ime;
- 6) broj birača kojima je promijenjen jedinstveni matični broj;
- 7) broj birača kojima je promijenjen datum prijave poslednjeg prebivališta;
- 8) broj birača kojima je promijenjen datum prijave prebivališta u Crnoj Gori;
- 9) broj birača kojima je promijenjeno biračko mjesto.“.

AMANDMAN 10

Naziv člana 18 mijenja se i glasi:

„Zaključenje biračkog spiska“

AMANDMAN 11

U članu 20 stav 1 riječ „državnoj“ zamjenjuje se riječju „Državnoj“ a riječ „doneseno“ zamjenjuje se riječju „donijeto“.

U stavu 2 riječ „činjenice“ zamjenjuje se riječju „podatke“ a poslije riječi: „birački spisak“ dodaju se riječi: „iz člana 10 ovog zakona“.

AMANDMAN 12

U članu 21 stav 2 poslije riječi „obrađenog“ dodaje se riječ „biračkog“.
U stavu 3 riječi: „stava 1 i 2“ zamjenjuju se riječima: „st.1 i 2“.

AMANDMAN 13

U članu 23 stav 2 riječi: „koji se podnesu“ zamjenjuju se riječju „podnijete“.

AMANDMAN 14

U članu 25 stav 1 poslije riječi „stranci“ riječ „i“ zamjenjuje se zarezom.
Stav 2 mijenja se i glasi:

„Podaci iz stava 1 ovog člana su podaci o: postupanju po podnijetim zahtjevima građana za sticanje crnogorskog državljanstva i otpustu iz crnogorskog državljanstva, prijavi i odjavi prebivališta, postupanju po podnijetim zahtjevima za dobijanje lične karte i izdatim ličnim kartama, promjeni imena lica, promjeni jedinstvenog matičnog broja građana kao i drugi podaci o građanima koji utiču na tačnost i ažurnost biračkog spiska.“.

AMANDMAN 15

U članu 26 stav 1 riječ „Zakona“ zamjenjuje se riječju „zakona“.

U uvodnoj rečenici stava 2 riječ „Zakona“ zamjenjuje se riječju „zakona“.

U stavu 2 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) ima pravo uvida u službenu dokumentaciju kojom raspolaže organ državne uprave, organ lokalne uprave i drugi organ i organizacija na osnovu koje se vrši promjena u biračkom spisku;“.

AMANDMAN 16

U članu 27 stav 2 riječ „donosi“ zamjenjuje se riječju „daje“ a riječ „najkasnije“ zamjenjuje se riječima: „u roku od“.

AMANDMAN 17

U članu 29 stav 3 poslije riječi: „O preduzetim radnjama“ dodaju se riječi: „iz stava 2 ovog člana“.

AMANDMAN 18

U članu 30 stav 1 riječi: „U cilju obavljanja ovim zakonom utvrđenih obaveza“ zamjenjuju se riječima: „U skladu sa nadležnostima propisanim ovim zakonom“.

AMANDMAN 19

U članu 31 stav 1 poslije riječi „primjene“ dodaje se riječ „ovog“.

AMANDMAN 20

U članu 35 stav tač.1, 2, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

- „1)odgovorno lice u Ministastvu kome je povjereno vođenje biračkog spiska ako ne obezbijedi njegovu tačnost i ažurnost;
- 2) odgovorno lice u Ministarstvu ako ne izvrši upis birača u roku propisanom članom 12 stav 3 ovog zakona;
- 3) odgovorno lice u Ministarstvu ako biraču ne dostavi obavještenje o izvršenoj promjeni u biračkom spisku (član 12 stav 9);
- 4) odgovorno lice u Ministarstvu ako izvrši brisanje birača iz biračkog spiska suprotno odredbama člana 12 stav 10 ovog zakona;


U tački 11 poslije riječi: „državne uprave“ dodaju se riječi: „ , organu lokalne uprave i drugom organu i organizaciji“.

AMANDMAN 21

U članu 37 riječi: „predviđeni za izvršavanje“ zamjenjuju se riječima: „za sprovođenje“.

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

3. Odbor je konstatovao da je ovaj zakon potrebno donijeti u skladu sa Amandmanom IV stav 1 Amandmana I do XVI na Ustav Crne Gore („Službeni list CG“, br.38/2013). Razlog za predloženo odlučivanje Odbor nalazi u činjenici da se predloženim zakonom uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda. Zbog prethodno navedenog o predloženom zakonu Skupština bi trebala da odluči većinom glasova svih poslanika.
4. Odbor je konstatovao da, sa aspekta usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, postoje potrebne pretpostavke da predloženi zakon bude usvojen u Skupštini.
5. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Radovan Obradović, član Odbora.

**PREDSJEDNIK ODBORA**
Zavid Šabović
